

JZU Dom zdravlja Ulcinj, sa sjedištem na adresi ul. Majke Tereze bb, 85360 Ulcinj, Crna Gora, PIB: 02015129, koju zastupa direktor dr Kreshnik Mustafa, s jedne strane (u daljem tekstu: Naručilac)

i

MONTENEGRO BONUS DOO Cetinje, sa sjedištem na adresi Donje Polje bb, 81250 Cetinje, Crna Gora, PIB: 02384337, koje zastupa izvršni direktor Veselin Klikovac, mr ekon., s druge strane (u daljem tekstu: Dobavljač),

zaključuju sljedeći

UGOVOR O ISPORUCI LOŽ ULJA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka lož ulja za potrebe Naručioca, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, Odlukom o izboru najpovoljnije ponude i prihvaćenom ponudom Dobavljača.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke lož ulja za grijanje, broj 1-107929 od 09.02.2026. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude, broj 660 od 01.04.2026. godine, kao i Ponude Dobavljača broj 152842 od 24.02.2026. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Jedinična cijena lož ulja, prema Ponudi Dobavljača, iznosi 1,0123 EUR po litru bez PDV-a.

Ovaj Ugovor se, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i prihvaćenom ponudom Dobavljača, zaključuje na maksimalnu ukupnu vrijednost od 23.966,94 EUR bez PDV-a, odnosno 28.999,99 EUR sa obračunatim PDV-om, pri čemu PDV iznosi 5.033,06 EUR.

Ugovorne strane su saglasne da se cijena lož ulja tokom trajanja Ugovora utvrđuje i obračunava u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje utvrđivanje maksimalnih cijena naftnih derivata u Crnoj Gori, uključujući relevantne uredbe Vlade Crne Gore u važećem obliku na dan isporuke. Promjene maksimalne cijene lož ulja po tom osnovu ne smatraju se izmjenom ovog Ugovora, već primjenom ugovorene formule za obračun cijene.

Dobavljač odobrava popust predviđen Ponudom u iznosu od 0,0451 EUR po litru sa PDV-om, odnosno 0,0373 EUR po litru bez PDV-a, koji se obračunava na cijenu lož ulja utvrđenu u skladu sa prethodnim stavom.

Vrijednost svake pojedinačne isporuke obračunavaće se prema cijeni važećoj na dan isporuke i preuzimanja lož ulja, uz primjenu popusta iz prethodnog stava, s tim da ukupna realizacija po ovom Ugovoru ne može preći maksimalnu ukupnu vrijednost iz stava 2 ovog člana, osim ako su za to ispunjeni uslovi iz važećih propisa o javnim nabavkama i ako je odgovarajuća izmjena Ugovora zaključena u pisanoj formi.

Ugovorena cijena obuhvata isporuku na paritetu FCO skladište Naručioca u DZ Ulcinj, kao i troškove prevoza, osiguranja i istovara prilikom transporta robe.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 60 dana od dana urednog prijema fakture.

Plaćanje se vrši na žiro račun Dobavljača broj 535-4701-41 kod Prve banke Crne Gore AD, na osnovu uredno ispostavljene fakture.

U slučaju zakašnjenja sa plaćanjem, Naručilac je dužan da, bez posebne opomene, plati Dobavljaču, pored glavnice, i kamatu za kašnjenje sa plaćanjem, računajući od prvog dana nakon isteka roka dospelosti do dana konačne isplate, pod uslovom da je Dobavljač ispunio svoje ugovorne i zakonske obaveze i da kašnjenje nije nastalo iz razloga za koje Dobavljač odgovara.

Kamata za kašnjenje sa plaćanjem obračunava se u skladu sa važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza, po važećoj stopi zakonske kamate za kašnjenje sa plaćanjem u komercijalnim transakcijama, koju utvrđuje i objavljuje Centralna banka Crne Gore za odgovarajući polugodišnji period.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da obezbijedi sve neophodne uslove za urednu i nesmetanu isporuku i prijem lož ulja na ugovorenom mjestu isporuke, uključujući obezbjeđenje nesmetanog pristupa mjestu isporuke, uslova za bezbjedan istovar i prisustvo ovlašćenog lica za prijem isporuke.

Ukoliko isporuka ne može biti izvršena ili prijem ne može biti obavljen iz razloga koji su na strani Naručioca, smatraće se da Dobavljač nije u zakašnjenju za vrijeme trajanja tih okolnosti.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da vrši urednu isporuku lož ulja, po prijemu pisane narudžbe Naručioca, u roku od 24 časa od prijema narudžbe.

Rok iz prethodnog stava ne teče za vrijeme trajanja okolnosti koje onemogućavaju isporuku, a koje nijesu nastale krivicom Dobavljača.

Dobavljač se obavezuje da, prilikom svake pojedinačne isporuke, dostavi izvještaj, odnosno sertifikat o kvalitetu goriva, kao i da na zahtjev Naručioca dostavlja izvještaje o izvršenim isporukama koje su predmet ovog Ugovora.

Član 6.

Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu, odnosno do utroška maksimalne ukupne vrijednosti ovog Ugovora, u zavisnosti od toga koja okolnost nastupi ranije.

Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim stvarnim potrebama i dinamikom potrošnje, naruči manju količinu od procijenjene količine iz tehničke specifikacije, bez obaveze da iscrpi ukupnu ugovorenu vrijednost.

Član 7.

Dobavljač garantuje Naručiocu kvalitet isporučenog lož ulja, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene Ponude i važećih tehničkih propisa koji se odnose na ovu vrstu robe.

Prilikom primopredaje, ovlašćeni predstavnik Naručioca dužan je da isporučenu robu pregleda na uobičajen način i da eventualne primjedbe na vidljive nedostatke saopšti odmah Dobavljaču. Ugovorne strane mogu prilikom isporuke uzeti reprezentativni uzorak iz auto-cisterne, koji se po potrebi zapečaćuje i potpisuje od strane ovlašćenih predstavnika obje ugovorne strane.

Ukoliko se, u prisustvu ovlašćenih predstavnika ugovornih strana, zapisnički utvrdi da isporučeno lož ulje ne odgovara ugovorenom kvalitetu, Dobavljač se obavezuje da, po prijemu zapisnika o reklamaciji, bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva dana, izvrši zamjensku isporuku odgovarajućeg kvaliteta.

U slučaju skrivenih nedostataka koji se nijesu mogli ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija se podnosi pisanim putem bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa od saznanja za nedostatak. Ako nastane spor u pogledu kvaliteta, mjerodavan je nalaz ovlašćene, odnosno akreditovane laboratorije. Troškove ispitivanja snosi Dobavljač ako se utvrdi da reklamacija jeste osnovana, a u suprotnom Naručilac.

Član 8.

Ugovor se može raskinuti sporazumom ugovornih strana, u pisanoj formi.

U slučaju jednostranog raskida, ugovorna strana koja raskida Ugovor dužna je da drugoj ugovornoj strani dostavi pisano obavještenje o raskidu, uz navođenje razloga raskida i datuma sa kojim raskid proizvodi pravno dejstvo.

Naručilac može jednostrano raskinuti Ugovor naročito ako Dobavljač, ni nakon pisanog upozorenja i ostavljenog primjerenog roka za otklanjanje povrede, ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom, osim kada priroda povrede zahtijeva hitno postupanje, kao i ako kvalitet robe odstupa od ugovorenog kvaliteta ili ako Dobavljač ne postupi po osnovanoj reklamaciji.

Dobavljač ima pravo da, nakon prethodno dostavljenog pisanog upozorenja i ostavljenog dodatnog roka od 15 dana za ispunjenje dospjele i nesporne obaveze, obustavi dalju isporuku i jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća račune u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom.

Ugovorna strana koja jednostrano raskine Ugovor bez osnova predviđenog zakonom ili ovim Ugovorom dužna je da drugoj ugovornoj strani nadoknadi dokazanu štetu, u skladu sa zakonom.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje spora ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da će, ukoliko dođe do izmjene načina finansiranja korisnika Budžeta, eventualne promjene u načinu plaćanja biti uređene aneksom Ugovora, isključivo u pisanoj formi i u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama i drugim relevantnim propisima Crne Gore, bez zadiranja u dospjele i nesporne obaveze ugovornih strana.

Član 10.

Dobavljač je dužan da, prilikom zaključenja ovog Ugovora, odnosno u roku utvrđenom tenderskom dokumentacijom, dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje Ugovora u iznosu od 10% od maksimalne ukupne vrijednosti Ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja najmanje sedam dana dužim od roka trajanja Ugovora.

Član 11.

U slučaju nastupanja vanrednih, nepredvidivih i od volje ugovornih strana nezavisnih okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koje bitno utiču na nabavku, transport, isporuku ili preuzimanje lož ulja, kao što su ratna dejstva, sankcije, ozbiljni poremećaji na domaćem ili međunarodnom tržištu naftnih derivata, prekidi u lancima snabdijevanja, ograničenja u transportu, nestašica robe, intervencije nadležnih organa ili druge okolnosti slične prirode, na prava i obaveze ugovornih strana primjenjivaće se važeći propisi Crne Gore kojima se uređuju obligacioni odnosi, kao i ostali primjenjivi propisi.

Ugovorna strana pogođena okolnostima iz prethodnog stava dužna je da bez odlaganja, pisanim putem, obavijesti drugu ugovornu stranu o nastupanju tih okolnosti i njihovom očekivanom uticaju na izvršenje Ugovora, uz dostavljanje raspoloživih dokaza.

Za vrijeme trajanja okolnosti iz stava 1 ovog člana, rokovi za izvršenje obaveza pogođene ugovorne strane produžavaju se za vrijeme trajanja tih okolnosti i njihovih neposrednih posljedica, a kašnjenje ili nemogućnost izvršenja obaveza koja je time prouzrokovana neće se smatrati povredom Ugovora niti osnovom za obračun ugovorne kazne, penala ili naknade štete, osim ako je šteta nastala usljed namjere ili krajnje nepažnje.

Ugovorne strane se obavezuju da bez odlaganja pristupe pregovorima radi usaglašavanja daljeg izvršenja Ugovora, u skladu sa zakonom, propisima kojima se uređuju javne nabavke i stvarnim mogućnostima izvršenja.

Ako okolnosti iz stava 1 ovog člana traju duže od 30 dana, a ugovorne strane ne postignu saglasnost o daljem izvršenju Ugovora, svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor pisanim obavještenjem, bez prava druge ugovorne strane na ugovornu kaznu po tom osnovu, pri čemu su ugovorne strane dužne da izmire sve dospjele i nesporne obaveze nastale do dana raskida.

Član 12.

Na sva pitanja koja nijesu uređena odredbama ovog Ugovora primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o javnim nabavkama i drugih važećih propisa Crne Gore. Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti isključivo u pisanoj formi, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom.

Ukoliko u toku važenja ovog Ugovora dođe do promjene naziva ili drugih statusnih promjena kod jedne od ugovornih strana, sva prava i obaveze te ugovorne strane prelaze na njenog pravnog sljedbenika, o čemu je druga ugovorna strana dužna biti blagovremeno obaviještena.

Član 13.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati sve mjere radi sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih nedozvoljenih radnji u toku postupka javne nabavke i realizacije ovog Ugovora, koje bi, u smislu važećeg Zakona o javnim nabavkama, mogle dovesti do ništavosti ovog Ugovora.

Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane.

Član 15.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj Ugovor pročitale, razumjele i da njegove odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaki primjerak predstavlja original.

Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka ovog Ugovora nakon njegovog potpisivanja.



JZU Dom zdravlja Ulcinj
dr Kreshnik Mustafa direktor



Montenegro Bonus d.o.o. Cetinje
Veselin Klikovac, mr ekon., izvršni direktor